





AM



PM






## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022



En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Es coches febles presentes ena part superficiu deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Es endrets perilhos son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanya, es baishades dehòra de pista e es accèssi tòs refugis an de començar e acabar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.10: scenari de primauera

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

Eth dimèrcles serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.



## Tendéncia


Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022



En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m approximativament.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diurna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m approximativament. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de començar e acabar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Principaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2600 m approximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth dimèrcles serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m approximativamente. Sustot en còtes baishes e mejanas peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia





Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022



En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes per dessús des 2800 m aproximativament.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Son possibles lauegi fòrça umits de mida petita e, locaument, mejana. Aço s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

En còtes nautes e zònes de nauta montanya, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Eth dimèrcles serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

I a mens nhèu dera acostumada.

## Tendéncia


Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dijaus 14 04 2022

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dijaus 14 04 2022



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Actuaument i a generaument condicions de lauegi mès a lèu favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de purgues augmentarà leugèrament. Son possibles quauqu'uns lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Ath delà eth perilh de lauegi d'esguitlament basau augmentarà ath long dera jornada. Precaucion enes airaus damp henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.10: scenari de primauera)

Net en part embromada en quauqui sectors. Eth dimars serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans. Per dejós deth limit deth bosc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia


Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 14 04 2022



Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es côtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth dimèrcles serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de purgues de nhèu umida.